



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ЦРНЕ ГОРЕ

Internet: <http://www.sluzbenilist.me>e-mail: info@sluzbenilist.me

ЈУ Службени лист Црне Горе Подгорица, Новака Милошева 10/1 Жиро рачун: 520-941100-57	Број 139 Година LXXXII Подгорица, 24. септембар 2026.	Цијена овог броја је 1,0 € Претплата за 2026. год. 320 € Рок за рекламацију 10 дана
--	---	---

2391.

Na osnovu člana 9 Zakona o restriktivnim mjerama („Službeni list CG”, broj 119/24), Vlada Crne Gore, na sjednici od 10. septembra 2026. godine, donijela je

O D L O K U
O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O UVOĐENJU
MEĐUNARODNIH RESTRIKTIVNIH MJERA
UTVRĐENIH ODLUKAMA SAVJETA EVROPSKE UNIJE I
REGULATIVAMA EVROPSKE UNIJE PROTIV
ODREĐENIH LICA, SUBJEKATA I TIJELA S OBIZIROM
NA SITUACIJU U ISLAMSKOJ REPUBLICI IRAN

Član 1

U Odluci o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije i regulativama Evropske unije protiv određenih lica, subjekata i tijela s obzirom na situaciju u Islamskoj Republici Iran („Službeni list CG”, br. 130/25 i 61/26) u članu 1 stav 1 tačka 1 poslije riječi: „2025/774/ZVBP od 14. aprila 2025. godine” stavlja se zarez, a riječi: „i 2026/265/ZVBP od 29. januara 2026. godine,” zamjenjuju se riječima: „2026/265/ZVBP od 29. januara 2026. godine, 2026/645/ZVBP od 16. marta 2026. godine i 2026/779/ZVBP od 30. marta 2026. godine,”.

U tački 2 poslije riječi: „2025/776 od 14. aprila 2025. godine” stavlja se zarez, a riječi: „i 2026/267 od 29. januara 2026. godine,” zamjenjuju se riječima: „2026/267 od 29. januara 2026. godine, 2026/648 od 16. marta 2026. godine i 2026/776 od 30. marta 2026. godine,”.

Član 2

Član 2 mijenja se i glasi:

“Stalni aktivni link za pristup prečišćenom (konsolidovanom) tekstu odluka iz člana 1 stav 1 tačka 1 ove odluke, objavljenih u Službenom listu Evropske unije je: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2011/235/2026-04-01> od 1. aprila 2026. godine.

Stalni aktivni link za pristup prečišćenom (konsolidovanom) tekstu regulativa iz člana 1 stav 1 tačka 2 ove odluke, objavljenih u Službenom listu Evropske unije je: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2011/359/2026-04-01> od 1. aprila 2026. godine.”

Član 3

Poslije člana 3a dodaje se novi član koji glasi:

„Član 3b

Zabrane, ograničenja i izuzeci od zabrana i ograničenja i druge restriktivne mjere predviđene odlukama Savjeta Evropske unije 2026/645/ZVBP od 16. marta 2026. godine i 2026/779/ZVBP od 30. marta 2026. godine i regulativama Evropske unije 2026/648 od 16. marta 2026. godine i 2026/776 od 30. marta 2026. godine koje se odnose na države članice Evropske unije primjenjuju se u Crnoj Gori danom donošenja ove odluke.”

Član 4

Ova odluka objaviće se u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 11-011/26-3427/3

Podgorica, 10. septembra 2026. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr **Milojko Spajić**, s.r.

2392.

Na osnovu člana 9 Zakona o restriktivnim mjerama („Službeni list CG”, broj 119/24), Vlada Crne Gore, na sjednici od 10. septembra 2026. godine, donijela je

O D L O K U
O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O UVOĐENJU
MEĐUNARODNIH RESTRIKTIVNIH MJERA
UTVRĐENIH ODLUKAMA SAVJETA EVROPSKE UNIJE I
REGULATIVAMA EVROPSKE UNIJE S OBIZIROM NA
SITUACIJU U RUSKOJ FEDERACIJI

Član 1

U Odluci o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije i regulativama Evropske unije s obzirom na situaciju u Ruskoj Federaciji („Službeni list CG”, br. 88/25, 116/25, 42/26 i 73/26) u članu 1 stav 1 tačka 1 poslije riječi: „2025/2637/ZVBP od 22. decembra 2025. godine” stavlja se zarez, a riječi: „i 2026/432/ZVBP od 23. februara 2026. godine,” zamjenjuju se riječima: „2026/432/ZVBP od 23. februara 2026. godine, 2026/1149/ZVBP od 26. maja 2026. godine i 2026/1363/ZVBP od 15. juna 2026. godine,”.

U tački 2 poslije riječi: „2025/2638 od 22. decembra 2025. godine” stavlja se zarez, a riječi: „i 2026/431 od 23. februara 2026. godine,” zamjenjuju se riječima: „2026/431 od 23. februara 2026. godine, 2026/1147 od 26. maja 2026. godine i 2026/1362 od 15. juna 2026. godine,”.

Član 2

Član 2 mijenja se i glasi:

“Stalni aktivni link za pristup prečišćenom (konsolidovanom) tekstu odluka iz člana 1 stav 1 tačka 1 ove odluke, objavljenih u Službenom listu Evropske unije je: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02024D1484-20260615> od 15. juna 2026. godine.

Stalni aktivni link za pristup prečišćenom (konsolidovanom) tekstu regulativa iz člana 1 stav 1 tačka 2 ove odluke, objavljenih u Službenom listu Evropske unije je: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02024R1485-20260615> od 15. juna 2026. godine.”

Član 3

Poslije člana 3c dodaje se novi član koji glasi:

„Član 3č

Zabrane, ograničenja i izuzeci od zabrana i ograničenja i druge restriktivne mjere predviđene odlukama Savjeta Evropske unije 2026/1149/ZVBP od 26. maja 2026. godine i 2026/1363/ZVBP od 15. juna 2026. godine i regulativama Evropske unije 2026/1147 od 26. maja 2026. godine i 2026/1362 od 15. juna 2026. godine koje se odnose na države članice Evropske unije primjenjuju se u Crnoj Gori danom donošenja ove odluke.”

Član 4

Ova odluka objaviće se u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 11-011/26-3428/3

Podgorica, 10. septembra 2026. godine

Vlada Crne Gore

Predsjednik,

mr **Milojko Spajić**, s.r.

2393.

Na osnovu člana 9 Zakona o restriktivnim mjerama („Službeni list CG”, broj 119/24), Vlada Crne Gore, na sjednici od 10. septembra 2026. godine, donijela je

O D L O K U**O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O UVOĐENJU MEĐUNARODNIH RESTRIKTIVNIH MJERA UTVRĐENIH ODLUKAMA SAVJETA EVROPSKE UNIJE I REGULATIVAMA EVROPSKE UNIJE S OBZIROM NA DESTABILIZUJUĆE AKTIVNOSTI RUSKE FEDERACIJE**

Član 1

U Odluci o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije i regulativama Evropske unije s obzirom na destabilizujuće aktivnosti Ruske Federacije („Službeni list CG”, br. 88/25, 116/25, 42/26 i 73/26) u članu 1 stav 1 tačka 1 poslije riječi: „2026/260/ZVBP od 29. januara 2026. godine” stavlja se zarez, a riječi: „i 2026/646/ZVBP od 16. marta 2026. godine,” zamjenjuju se riječima: „2026/646/ZVBP od 16. marta 2026. godine, 2026/884/ZVBP od 21. aprila 2026. godine i 2026/1351/ZVBP od 15. juna 2026. godine.”

U tački 2 poslije riječi: „2026/259 od 29. januara 2026. godine” stavlja se zarez, a riječi: „i 2026/647 od 16. marta 2026. godine,” zamjenjuju se riječima: „2026/647 od 16. marta 2026. godine, 2026/885 od 21. aprila 2026. godine i 2026/1356 od 15. juna 2026. godine.”

Član 2

Član 2 mijenja se i glasi:

“Stalni aktivni link za pristup prečišćenom (konsolidovanom) tekstu odluka iz člana 1 stav 1 tačka 1 ove odluke, objavljenih u Službenom listu Evropske unije je: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02024D2643-20260615> od 15. juna 2026. godine.

Stalni aktivni link za pristup prečišćenom (konsolidovanom) tekstu regulativa iz člana 1 stav 1 tačka 2 ove odluke, objavljenih u Službenom listu Evropske unije je: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02024R2642-20260615> od 15. juna 2026. godine.”

Član 3

Poslije člana 3c dodaje se novi član koji glasi:

„Član 3č

Zabrane, ograničenja i izuzeci od zabrana i ograničenja i druge restriktivne mjere predviđene odlukama Savjeta Evropske unije 2026/884/ZVBP od 21. aprila 2026. godine i

2026/1351/ZVBP od 15. juna 2026. godine i regulativama Evropske unije 2026/885 od 21. aprila 2026. godine i 2026/1356 od 15. juna 2026. godine koje se odnose na države članice Evropske unije primjenjuju se u Crnoj Gori danom donošenja ove odluke.”

Član 4

Ova odluka objaviće se u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 11-011/26-3429/3

Podgorica, 10. septembra 2026. godine

Vlada Crne Gore

Predsjednik,

mr **Milojko Spajić**, s.r.

2394.

Na osnovu člana 9 Zakona o restriktivnim mjerama („Službeni list CG”, broj 119/24), Vlada Crne Gore, na sjednici od 10. septembra 2026. godine, donijela je

O D L O K U**O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O UVOĐENJU MEĐUNARODNIH RESTRIKTIVNIH MJERA UTVRĐENIH ODLUKAMA SAVJETA EVROPSKE UNIJE I REGULATIVAMA EVROPSKE UNIJE S OBZIROM NA AKTIVNOSTI KOJE PODRIVAJU STABILNOST I POLITIČKU TRANZICIJU REPUBLIKE SUDAN**

Član 1

U Odluci o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije i regulativama Evropske unije s obzirom na aktivnosti koje podrivaju stabilnost i političku tranziciju Republike Sudan („Službeni list CG”, br. 163/25 i 87/26) u članu 1 stav 1 tačka 1 poslije riječi: „2026/254/ZVBP od 29. januara 2026. godine” stavlja se zarez, a riječi: „i 2026/886/ZVBP od 21. aprila 2026. godine,” zamjenjuju se riječima: „2026/886/ZVBP od 21. aprila 2026. godine, 2026/1396/ZVBP od 22. juna 2026. godine i 2026/1705/ZVBP od 13. jula 2026. godine.”

U tački 2 poslije riječi: „2026/251 od 29. januara 2026. godine” stavlja se zarez, a riječi: „i 2026/887 od 21. aprila 2026. godine,” zamjenjuju se riječima: „2026/887 od 21. aprila 2026. godine, 2026/1394 od 22. juna 2026. godine i 2026/1724 od 13. jula 2026. godine.”

Član 2

Član 2 mijenja se i glasi:

„Stalni aktivni link za pristup prečišćenom (konsolidovanom) tekstu odluka iz člana 1 stav 1 tačka 1 ove odluke, objavljenih u Službenom listu Evropske unije je: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02023D2135-20260715> od 13. jula 2026. godine.

Stalni aktivni link za pristup prečišćenom (konsolidovanom) tekstu regulativa iz člana 1 stav 1 tačka 2 ove odluke, objavljenih u Službenom listu Evropske unije je: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02023R2147-20260715> od 13. jula 2026. godine.”

Član 3

Poslije člana 3a dodaje se novi član koji glasi:

„Član 3b

Zabrane, ograničenja i izuzeci od zabrana i ograničenja i druge restriktivne mjere predviđene odlukama Savjeta Evropske unije 2026/1396/ZVBP od 22. juna 2026. godine i 2026/1705/ZVBP od 13. jula 2026. godine i regulativama Evropske unije 2026/1394 od 22. juna 2026. godine i 2026/1724 od 13. jula 2026. godine koje se odnose na države članice Evropske unije primjenjuju se u Crnoj Gori danom donošenja ove odluke.”

Član 4

Ova odluka objaviće se u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 11-011/26-3430/3

Podgorica, 10. septembra 2026. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr **Milojko Spajić**, s.r.

2395.

Na osnovu člana 9 Zakona o restriktivnim mjerama („Službeni list CG”, broj 119/24), Vlada Crne Gore, na sjednici od 10. septembra 2026. godine, donijela je

O D L U K U
O UVOĐENJU MEĐUNARODNIH RESTRIKTIVNIH
MJERA UTVRĐENIH ODLUKAMA SAVJETA EVROPSKE
UNIJE I REGULATIVAMA EVROPSKE UNIJE
S OBZIROM NA STANJE U REPUBLICI LIBAN

Član 1

Ovom odlukom uvode se međunarodne restriktivne mjere s obzirom na stanje u Republici Liban, koje su utvrđene:

1) odlukama Savjeta Evropske unije 2021/1277/ZVBP od 30. jula 2021. godine, 2022/1314/ZVBP od 26. jula 2022. godine, 2023/1519/ZVBP od 20. jula 2023. godine, 2023/2686/ZVBP od 27. novembra 2023. godine, 2024/1969/ZVBP od 15. jula 2024. godine, 2025/1555/ZVBP od 25. jula 2025. godine i 2026/1767/ZVBP od 17. jula 2026. godine, kojima se Crna Gora pridružila, u skladu sa vanjskopolitičkim prioritetom usaglašavanja sa Evropskom unijom, u oblasti zajedničke vanjske i bezbjednosne politike; i

2) regulativama Evropske unije 2021/1275 od 30. jula 2021. godine, 2022/595 od 11. aprila 2022. godine, 2023/2694 od 27. novembra 2023. godine i 2024/2465 od 10. septembra 2024. godine, kojima se Crna Gora pridružila, u skladu sa vanjskopolitičkim prioritetom usaglašavanja sa Evropskom unijom, u oblasti zajedničke vanjske i bezbjednosne politike.

Član 2

Stalni aktivni link za pristup prečišćenom (konsolidovanom) tekstu odluka iz člana 1 stav 1 tačka 1 ove odluke, objavljenih u Službenom listu Evropske unije je: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02021D1277-20260721> od 17. jula 2026. godine.

Stalni aktivni link za pristup prečišćenom (konsolidovanom) tekstu regulativa iz člana 1 stav 1 tačka 2 ove odluke, objavljenih u Službenom listu Evropske unije je: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02021R1275-20240913> od 10. septembra 2024. godine.

Član 3

Zabrane, ograničenja i izuzeci od zabrana i ograničenja i druge restriktivne mjere predviđene odlukama i regulativama iz člana 1 ove odluke koje se odnose na države članice Evropske unije primjenjuju se u Crnoj Gori danom donošenja ove odluke.

Član 4

Ministarstvo finansija, Ministarstvo ekonomskog razvoja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo pomorstva, Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo energetike i rudarstva, Ministarstvo javnih radova, Agencija za sprečavanje korupcije, Agencija za nacionalnu bezbjednost, Agencija za civilno vazduhoplovstvo, Agencija za elektronske medije, Uprava za nekretnine,

Uprava za državnu imovinu, Poreska uprava, Uprava carina, Centralna banka Crne Gore, kreditne i druge finansijske institucije, kao i drugi organi, fizička lica koja obavljaju djelatnost, pravna lica, odnosno drugi subjekti i tijela nadležni za primjenu restriktivnih mjera koje su uvedene ovom odlukom, dužni su da, u okviru svojih nadležnosti, odnosno djelatnosti, obezbijede primjenu ove odluke.

Član 5

Nadležni organi, fizička lica, pravna lica, odnosno drugi subjekti i tijela iz člana 4 ove odluke, dužni su da, u skladu sa članom 66 stav 1 Zakona o restriktivnim mjerama, podatke o primjeni ove odluke unose u pojedinačne evidencije o primjeni restriktivnih mjera, kao i da te podatke dostavljaju Stalnom koordinacionom tijelu za restriktivne mjere.

Član 6

Na Crnu Goru ne odnose se odredbe odluka i regulativa iz člana 1 ove odluke koje regulišu prava i obaveze između države članice Evropske unije, s jedne strane, i institucija, tijela, agencija i službi Evropske unije ili mehanizama koje uspostavi Evropska unija, kao i drugih država članica Evropske unije, sa druge strane, i to:

- traženje i davanje saglasnosti, podnošenje izvještaja, obavješćavanje prema/ili od strane institucija, tijela, agencija i službi Evropske unije ili mehanizama koje uspostavi Evropska unija, odnosno prema/ili od strane države članice Evropske unije;

- finansijska ili bilo koja druga davanja ili obaveze u korist institucija, tijela, agencija i službi Evropske unije ili mehanizama koje uspostavi Evropska unija, odnosno u korist države članice Evropske unije;

- odgovornost koja proizilazi isključivo iz punopravnog članstva u Evropskoj uniji za kršenje obaveza koje su propisane odlukama Savjeta Evropske unije i regulativama Evropske unije iz člana 1 ove odluke;

- unutrašnje odnose u Evropskoj uniji, između Evropske unije i njenih država članica ili između država članica Evropske unije međusobno.

Član 7

Ova odluka će se primjenjivati do 31. jula 2027. godine.

Ako Savjet Evropske unije, prije isteka vremena iz stava 1 ovog člana, donese odluku o produženju primjene međunarodnih restriktivnih mjera, ova odluka će se primjenjivati do novog roka utvrđenog tom odlukom Savjeta Evropske unije.

Član 8

Tekst odluka i regulativa iz člana 1 ove odluke biće objavljen na internet stranici Ministarstva vanjskih poslova.

Član 9

U slučaju bilo kakvog odstupanja u tumačenju odredbi odluka i regulativa iz člana 1 ove odluke, mjerodavan je tekst na engleskom jeziku.

Član 10

Ova odluka objaviće se u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 11-011/26-3431/3

Podgorica, 10. septembra 2026. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr **Milojko Spajić**, s.r.

2396.

Na osnovu člana 9 Zakona o restriktivnim mjerama („Službeni list CG”, broj 119/24), Vlada Crne Gore, na sjednici od 10. septembra 2026. godine, donijela je

O D L U K U
O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O UVOĐENJU
MEĐUNARODNIH RESTRIKTIVNIH MJERA UTVRĐENIH ODLUKAMA SAVJETA EVROPSKE UNIJE I REGULATIVA-
MA EVROPSKE UNIJE ZBOG TEŠKIH KRŠENJA I POVREDA LJUDSKIH PRAVA

Član 1

U Odluci o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije i regulativama Evropske unije zbog teških kršenja i povreda ljudskih prava („Službeni list CG”, br. 131/25, 27/26 i 115/26) u članu 1 stav 1 tačka 1 poslije riječi: „2025/2469/ZVBP od 4. decembra 2025. godine“ stavlja se zarez, a riječi: „i 2026/1176/ZVBP od 28. maja 2026. godine“, zamjenjuju se riječima: „2026/1176/ZVBP od 28. maja 2026. godine, 2026/1723/ZVBP od 13. jula 2026. godine i 2026/1896/ZVBP od 30. jula 2026. godine.”.

U tački 2 poslije riječi: „2025/2471 od 4. decembra 2025. godine“ stavlja se zarez, a riječi: „i 2026/1177 od 28. maja 2026. godine“, zamjenjuju se riječima: „2026/1177 od 28. maja 2026. godine, 2026/1720 od 13. jula 2026. godine i 2026/1895 od 30. jula 2026. godine.”.

Član 2

Član 2 mijenja se i glasi:

„Stalni aktivni link za pristup prečišćenom (konsolidovanom) tekstu odluka iz člana 1 stav 1 tačka 1 ove odluke, objavljenih u Službenom listu Evropske unije je: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20260730> od 30. jula 2026. godine.

Stalni aktivni link za pristup prečišćenom (konsolidovanom) tekstu regulativa iz člana 1 stav 1 tačka 2 ove odluke, objavljenih u Službenom listu Evropske unije je: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020R1998-20260528> od 28. maja 2026. godine, kao i za pristup regulativama 2026/1720 od 13. maja 2026. godine i 2026/1895 od 30. jula 2026. godine iz člana 1 stav 1 tačka 2 ove odluke, koje do momenta donošenja ove odluke nisu inkorporirane u prečišćeni (konsolidovani) tekst, koji se njima mijenja ili dopunjava: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1720/oj/eng i https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1895/oj/eng.”

Član 3

Poslije člana 3b dodaje se novi član koji glasi:

„Član 3c

Zabrane, ograničenja i izuzeci od zabrana i ograničenja i druge restriktivne mjere predviđene odlukama Savjeta Evropske unije 2026/1723/ZVBP od 13. jula 2026. godine i 2026/1896/ZVBP od 30. jula 2026. godine i regulativama Evropske unije 2026/1720 od 13. jula 2026. godine i 2026/1895/ZVBP od 30. jula 2026. godine koje se odnose na države članice Evropske unije primjenjuju se u Crnoj Gori danom donošenja ove odluke.”

Član 4

Ova odluka objaviće se u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 11-011/26-3432/3

Podgorica, 10. septembra 2026. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr **Milojko Spajić**, s.r.

2397.

Na osnovu člana 196 stav 6 Zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti („Službeni list CG”, broj 140/25), Ministarstvo pravde donijelo je

P R A V I L N I K
O SADRŽAJU I OBRASCU SLUŽBENE LEGITIMACIJE I IZGLEDU SLUŽBENE ZNAČKE SLUŽBENIKA ZA POSLOVE
OBEZBJEĐENJA PRITVORENIH LICA I ZATVORENIKA

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj i obrazac službene legitimacije i izgled službene značke službenika za poslove obezbjeđenja pritvorenih lica i zatvorenika (u daljem tekstu: službenici obezbjeđenja), starješine organa uprave nadležnog za izvršenje krivičnih sankcija i pomoćnika starješine, kao i sadržaj i obrazac evidencije o izdatim službenim legitimacijama i službenim značkama.

Član 2

Izrazi koji se u ovom pravilniku koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Član 3

Službena legitimacija službenika obezbjeđenja, starješine organa uprave nadležnog za izvršenje krivičnih sankcija i pomoćnika starješine (u daljem tekstu: službena legitimacija) je u obliku kvadrata, dimenzija 8 × 8 cm i preklapa se po sredini na dva dijela.

Korice službene legitimacije izrađene su u tvrdom kožnom povezu tamnoplave boje.

Na spoljašnjoj strani službene legitimacije fiksirana je službena značka (u daljem tekstu: službena značka).

Izgled spoljašnje strane službene legitimacije dat je na Obrascu 1.

Član 4

Unutrašnja strana službene legitimacije sadrži mjesta za umetanje kartice svijetloplave boje, dimenzija 7 × 7 cm, izrađene od posebnog materijala koji omogućava potreban stepen zaštite i trajnosti.

Kartica na gornjoj unutrašnjoj strani legitimacije sadrži: naziv „Crna Gora”; naziv „Uprava za izvršenje krivičnih sankcija”; mjesto za fotografiju, dimenzija 3,5 × 3 cm; registarski broj; oznaku serije i serijski broj službene legitimacije; naziv „SLUŽBENA LEGITIMACIJA”; mjesto za ime i prezime imaoца službene legitimacije; mjesto za datum izdavanja; mjesto za potpis ovlašćenog lica i mjesto za pečat.

Kartica na donjoj unutrašnjoj strani službene legitimacije sadrži tekst o ovlašćenjima, koji glasi:

„Imalac ove legitimacije je, u vršenju poslova obezbjeđenja pritvorenih lica i zatvorenika i zaštite objekata i imovine Uprave i zaposlenih u Upravi, pod uslovima propisanim Zakonom o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti, ovlašten da: daje upozorenja i izdaje usmene naredbe; upotrebljava sredstva prinude; provjerava identitet lica i utvrđuje istovjetnost predmeta; vrši pretres pritvorenih lica i zatvorenika; vrši pretres zaposlenih u Upravi i drugih lica koja ulaze u Upravu i njihovih vozila; preduzima radnje neposrednog hvatanja odbjeglog pritvorenog lica i zatvorenika, i s tim u vezi privremeno upotrebljava tuđe saobraćajno sredstvo ili sredstvo veze; privremeno ograniči slobodu kretanja; testira zaposlene u Upravi na prisustvo alkohola i psihoaktivnih supstanci u organizmu; privremeno oduzima i čuva predmete; vrši snimanje unutar objekata i prostora Uprave, kao i prostora uz spoljašnju ogradu kruga Uprave i obezbjeđuje mjesto događaja.”

Izgled unutrašnje strane službene legitimacije dat je na Obrascu 2.

Član 5

Službena značka je u obliku četvorokrake zvijezde reljefno izrađene, čiji su kraci postavljeni u pravcu strana svijeta, na kojima se nalazi po pet ukrasa u obliku mača, sa lentom plave boje u gornjem vodoravnom dijelu i natpisom „ZATVORSKA POLICIJA”, ispisanim latiničnim pismom, slovima zlatne boje.

U sredini značke je štiti crvene boje sa Grbom Crne Gore i zracima, kao i nazivom „CRNA GORA”.

Na obodu oko Grba Crne Gore reljefno su simetrično izrađena dva ukrasna vijenca.

Na kružnom obodu do kraka, na crvenoj podlozi, utisnuto je po osam žutih ukrasa u obliku romba.

U donjem dijelu značke nalazi se registarski broj značke, ispisanim arapskim brojevima crne boje na žutoj podlozi, počev od broja 001 na dalje.

Izgled službene značke dat je na Obrascu 3.

Član 6

Evidencija o izdatim službenim legitimacijama i službenim značkama sadrži: ime i prezime imaoца službene legitimacije i službene značke; registarski broj službene legitimacije; oznaku serije i serijski broj službene legitimacije; dan, mjesec i godina izdavanja službene legitimacije i službene značke; potpis imaoца službene legitimacije i službene značke; dan, mjesec i godina vraćanja službene legitimacije i službene značke i napomene.

Evidencija iz stava 1 ovog člana data je na Obrascu 4.

Član 7

Obrasci br. 1 do 4 čine sastavni dio ovog pravilnika.

Član 8

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržaju i obrascu službene legitimacije i izgledu službene značke službenika za poslove obezbjeđenja pritvorenih i osuđenih lica („Službeni list CG”, broj 70/19).

Član 9

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 01-040/26-8996

Podgorica, 21. septembra 2026. godine

Ministar,
mr **Bojan Božović**, s.r.


Obrazac 1

IZGLED SPOLJAŠNJE STRANE SLUŽBENE LEGITIMACIJE



Образак 2

IZGLED UNUTRAŠNJE STRANE SLUŽBENE LEGITIMACIJE

Crna Gora		
Uprava za izvršenje krivičnih sankcija		
	_____	
	Registarski broj	

	Oznaka serije i serijski broj	
SLUŽBENA LEGITIMACIJA		

Ime i prezime		
_____	MP	_____
Datum izdavanja		Ovlašćeno lice

Ovlašćenja

Imalac ove legitimacije je, u vršenju poslova obezbjeđenja pritvorenih lica i zatvorenika i zaštite objekata i imovine Uprave i zaposlenih u Upravi, pod uslovima propisanim Zakonom o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti, ovlašćen da: daje upozorenja i izdaje usmene naredbe; upotrebljava sredstva prinude; provjerava identitet lica i utvrđuje istovjetnost predmeta; vrši pretres pritvorenih lica i zatvorenika; vrši pretres zaposlenih u Upravi i drugih lica koja ulaze u Upravu i njihovih vozila; preduzima radnje neposrednog hvatanja odbjeglog pritvorenog lica i zatvorenika, i s tim u vezi privremeno upotrebljava tuđe saobraćajno sredstvo ili sredstvo veze; privremeno ograniči slobodu kretanja; testira zaposlene u Upravi na prisustvo alkohola i psihoaktivnih supstanci u organizmu; privremeno oduzima i čuva predmete; vrši snimanje unutar objekata i prostora Uprave, kao i prostora uz spoljašnju ogradu kruga Uprave i obezbjeđuje mjesto događaja.

Obrazac 3

IZGLED SLUŽBENE ZNAČKE



Образак 4

EVIDENCIJA O IZDATIM SLUŽBENIM LEGITIMACIJAMA I SLUŽBENIM ZNAČKAMA

Ime i prezime imaoca službene legitimacije i službene značke	Registarski broj službene legitimacije	Oznaka serije i serijski broj službene legitimacije	Dan, mjesec i godina izdavanja službene legitimacije i službene značke	Potpis imaoca službene legitimacije i službene značke	Dan, mjesec i godina vraćanja službene legitimacije i službene značke	Napomene

2398.

Na osnovu člana 16a stav 7 Zakona o zanatstvu („Službeni list CG”, br. 54/09, 64/09 i 89/25), Ministarstvo ekonomskog razvoja donijelo je

P R A V I L N I K
O BLIŽEM NAČINU VOĐENJA I SADRŽAJU REGISTRA ZANATLIJA I OBRASCU PRIJAVE

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se bliži način vođenja i sadržaj Registra zanatlija i obrazac prijave.

Član 2

Izrazi upotrijebljeni u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:

- 1) **elektronski registar** je informacioni sistem, odnosno internet platforma na adresi www.registarzanatlija.gov.me, preko koje se vodi Registar zanatlija (u daljem tekstu: Registar), podnose elektronske prijave i obezbjeđuje javni uvid u podatke iz Registra;
- 2) **korisnički nalog** je elektronski nalog koji podnosilac prijave kreira na elektronskom registru radi podnošenja i praćenja statusa prijave;
- 3) **godišnji otisak** Registra je štampani izvod stanja Registra na određeni dan, koji Komora sačinjava jednom godišnje u arhivske svrhe;
- 4) **zanatlija** je fizičko lice, odnosno privredno društvo koje obavlja zanat, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zanatstvo (u daljem tekstu: Zakon);
- 5) **prijava** je elektronski zahtjev za upis, promjenu ili brisanje podataka u Registru, podnesen preko elektronskog registra na Obrascu 1 koji je sastavni dio ovog pravilnika.
- 6) **brisanje podataka** je označavanje zanatlije u Registru statusom 'neaktivan', uz čuvanje svih ranijih podataka i istorijata promjena u skladu sa članom 3 stav 5 ovog pravilnika; brisanje ne podrazumijeva fizičko uklanjanje podataka iz baze.

Član 3

(1) Registar se vodi isključivo u elektronskom obliku, preko elektronskog registra iz člana 4 ovog pravilnika, koji predstavlja jedini operativni oblik vođenja Registra zanatlija (u daljem tekstu: Registar).

(2) Zanatska komora Crne Gore (u daljem tekstu: Komora) vodi Registar preko informacionog sistema koji obezbjeđuje trajno, bezbjedno i ažurno čuvanje podataka, zaštitu od gubitka, uništenja i neovlašćenog pristupa, kao i izradu rezervne kopije podataka (backup).

(3) Radi neposrednog uvida i pristupa elektronskom Registru, Komora organu državne uprave nadležnom za poslove zanatstva (u daljem tekstu: Ministarstvo) obezbjeđuje poseban pristupni nalog sa uvidom u sve podatke iz Registra, uključujući i podatke koji nijesu javno dostupni u smislu člana 4 stav 3 ovog pravilnika.

(4) Radi neposrednog uvida i pristupa elektronskom Registru, Komora obezbjeđuje poseban pristupni nalog i nadležnom organu lokalne uprave, sa pristupom podacima potrebnim za vršenje provjere iz člana 12 stav 1 tačka 1 ovog pravilnika.

(5) Podaci iz Registra ne brišu se uklanjanjem iz baze podataka, a podatak koji prestaje da važi obilježava se kao neaktivan, uz čuvanje istorijata svih promjena, datuma i osnova promjene, tako da je u svakom trenutku moguća rekonstrukcija stanja Registra za bilo koji raniji period.

Član 4

(1) Registracija zanatlije, kao i svaka promjena ili brisanje podataka, vrši se na zahtjev zanatlije preko elektronskog registra na adresi www.registarzanatlija.gov.me.

(2) Preko elektronskog registra obezbjeđuje se:

- 1) kreiranje korisničkog naloga i podnošenje elektronske prijave (e-Prijava) za upis, promjenu i brisanje podataka, sa elektronskim prilaganjem dokumentacije;
- 2) praćenje statusa podnesene prijave kroz faze postupka iz člana 12 ovog pravilnika;
- 3) javni uvid u podatke iz Registra koji su, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti, dostupni javnosti: ime i prezime, odnosno naziv zanatlije, vrsta zanata, opština i mjesto obavljanja zanata i status upisa;
- 4) pretragu podataka po imenu zanatlije, vrsti zanata, odnosno opštini ili mjestu obavljanja djelatnosti.

(3) Podaci koji nijesu javno dostupni preko elektronskog registra dostupni su isključivo ovlašćenim licima Komore i organima iz člana 16 ovog pravilnika.

(4) Komora obezbjeđuje tehničke i organizacione mjere zaštite elektronskog registra od neovlašćenog pristupa, izmjene ili uništenja podataka, u skladu sa propisima kojima se uređuju informaciona bezbjednost i zaštita podataka o ličnosti.

Član 5

(1) Radi arhiviranja i mogućnosti dokazivanja stanja Registra u određenom trenutku, Komora jednom godišnje sačinjava štampani otisak (izvod) Registra, sa stanjem na dan 31. decembra tekuće godine.

(2) Otisak iz stava 1 ovog člana Komora štampa, potpisuje i pečatira najkasnije do 31. januara naredne godine, i čuva ga u svojoj arhivi kao trajni dokument, dok jedan primjerak dostavlja Ministarstvu.

(3) Štampani otisak iz ovog člana ima arhivsku i dokaznu svrhu i ne predstavlja osnovni oblik vođenja Registra; upis, promjena i brisanje podataka vrše se samo preko elektronskog registra.

Član 6

(1) Zanatlija je odgovoran za tačnost, potpunost i ažurnost podataka koje unosi, odnosno dostavlja radi upisa u Registar, s obzirom na to da podatke samostalno unosi i potvrđuje prilikom podnošenja elektronske prijave.

(2) Zanatlija treba da u roku od 8 dana od dana nastanka promjene podatka iz člana 7 ovog pravilnika podnese prijavu za upis promjene, u skladu sa čl. 10 i 11 ovog pravilnika.

(3) Komora ne odgovara za tačnost podataka koje je zanatlija unio, odnosno dostavio i treba da obezbijedi tehničku ispravnost, bezbjednost i dostupnost elektronskog registra i informacionog sistema iz člana 4 ovog pravilnika, kao i da vrši provjeru iz člana 12 ovog pravilnika u granicama raspoloživih podataka i dokaza.

(4) Komora vodi evidenciju zaposlenih, kao i drugih lica, koji imaju pravo pristupa Registru radi tehničkog administriranja podataka i uvida, sa evidentiranim korisničkim nalogima i tragom svih izvršenih radnji, uključujući vrijeme radnje i identitet lica koje ju je izvršilo.

Član 7

U evidenciju o upisu podataka upisuju se:

- 1) poslovno ime, odnosno naziv zanatlije;
- 2) adresa zanatlije, odnosno sjedište privrednog društva;
- 3) opština i adresa na kojoj se zanat obavlja;
- 4) vrijeme početka obavljanja zanata;
- 5) broj i datum rješenja o upisu podataka u Registar;
- 6) jedinstveni matični broj (JMB), odnosno poreski identifikacioni broj (PIB);
- 7) zanimanje, odnosno djelatnost koja se obavlja, i vrsta zanata;
- 8) zanat koji se obavlja kao dopunska djelatnost, ako postoji;
- 9) šifra djelatnosti i oblik organizovanja, registrovan u CRPS-u;
- 10) broj telefona, adresa elektronske pošte i adresa internet stranice, ako postoji;
- 11) veličina (površina) poslovnog prostora u m²;
- 12) žiro-račun (bankovni račun) zanatlije;
- 13) broj i datum rješenja o registraciji zanatlije u CRPS-u;
- 14) napomena.

Član 8

U evidenciju o promjeni podataka upisuju se podaci iz člana 7 ovog pravilnika, kao i:

- 1) datum nastanka promjene podataka;
- 2) broj i datum rješenja o upisu promjene podataka u Registar.

Član 9

U evidenciju o brisanju podataka upisuju se podaci iz člana 7 ovog pravilnika, kao i:

- 1) datum prestanka obavljanja zanata;
- 2) broj i datum rješenja o brisanju podataka iz Registra;
- 3) osnov brisanja (prestanak obavljanja djelatnosti, gubitak propisanih uslova, prestanak privrednog društva, smrt zanatlije i drugi zakonom predviđeni osnov).

Član 10

Registracija zanatlije preko elektronskog registra sprovodi se tako što se:

- 1) priprema dokumentacija u digitalnoj formi (skenirano ili jasno fotografisano): za fizička lica važeća lična karta, za pravna lica izvod iz CRPS-a ne stariji od šest mjeseci, i dokaz o uplati takse lokalnom sekretarijatu za prijavu zanata;
- 2) kreira korisnički nalog na elektronskom registru i podnosi elektronska prijava data na Obrascu 1 koji čini sastavni dio ovog pravilnika, sa unosom podataka iz člana 7 ovog pravilnika i prilaganjem pripremljene dokumentacije;
- 3) vrši dvostepena provjera i upis, u skladu sa članom 12 ovog pravilnika.

Član 11

(1) Prijava za upis, promjenu ili brisanje podataka podnosi se isključivo preko elektronskog registra data na Obrascu 1 ovog pravilnika.

(2) Podnosilac prijave unosi podatke iz člana 7 ovog pravilnika i elektronski prilaže dokumentaciju iz člana 10 tačka 1 ovog pravilnika, razvrstanu po tipu dokumenta.

(3) Komora potvrđuje prijem elektronske prijave automatskom povratnom porukom, sa naznakom datuma i vremena prijema, koji se smatra danom podnošenja prijave.

(4) Kada nadležni organ lokalne uprave, u skladu sa članom 12 stav 5 Zakona, dostavi putem elektronske platforme Komori podatke iz prijave zanatlije radi upisa u Registar, Komora po službenoj dužnosti pokreće postupak upisa u svom dijelu, bez obaveze zanatlije da posebno podnosi prijavu iz stava 1 ovog člana.

Član 12

(1) Podnesena prijava prolazi kroz dvije administrativne faze:

1) nadležni organ lokalne uprave provjerava potpunost prijave i tačnost podataka iz svoje nadležnosti, uključujući da li prijavljeni zanat, prema posebnom propisu, spada u zanate koji se mogu obavljati u stambenim prostorijama, kada je to od značaja za prijavu, nakon čega vrši upis u svoju evidenciju i dostavlja podatke Komori, u skladu sa članom 12 stav 5 Zakona;

2) Komora vrši finalnu verifikaciju usklađenosti prijave sa Zakonom i aktima Komore, uključujući, za složene zanate, provjeru odgovarajuće stručne kvalifikacije u skladu sa članom 10 Zakona, nakon čega vrši zvanični upis u Registar.

(2) Ako prijava ne ispunjava propisane uslove iz nadležnosti organa iz stava 1 tač. 1 i 2 ovog člana, nadležni organ, u okviru svoje faze postupka, obavještava podnosioca, preko elektronskog registra, o nedostacima i roku za njihovo otklanjanje.

Član 13

(1) O prijavi za upis, promjenu ili brisanje podataka Komora odlučuje elektronskim odobravanjem odnosno odbijanjem zahtjeva.

(2) Odobravanjem zahtjeva iz stava 1 ovog člana ažurira se stanje zanatlije u Registru (upisan, promijenjen ili brisan).

(3) Komora, na zahtjev zanatlije, izdaje potvrdu o članstvu u Komori, odnosno o upisu, promjeni ili brisanju podataka u Registru, u skladu sa procedurom Komore.

Član 14

Pogrešno upisan podatak ispravlja se preko elektronskog registra, na način koji omogućava uvid u prvobitan i ispravljen podatak, uz naznaku datuma ispravke i identifikacije lica koje je izvršilo ispravku, s tim da se prvobitan podatak ne uklanja iz istorijata promjena iz člana 3 stav 5 ovog pravilnika.

Član 15

(1) Podaci u Registru upisuju se, mijenjaju, brišu, čuvaju i koriste isključivo za namjene utvrđene Zakonom, a za druge namjene na osnovu pisane saglasnosti lica čiji se podaci obrađuju, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

(2) Komora vodi evidenciju o svim pristupima podacima iz Registra koji nijesu javno dostupni preko elektronskog registra, sa naznakom vremena pristupa, identiteta lica koje je pristupilo podacima i svrhe pristupa.

Član 16

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe Pravilnik o bližem načinu vođenja, sadržaju Registra zanatlija i obrascu prijave („Službeni list CG”, broj 141/25) i Pravilnik o bližem načinu vođenja i sadržaju Registra zanatlija i obrascu prijave („Službeni list CG”, broj 128/26).

Član 17

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 06-323/26-5182/2

Podgorica, 21. septembra 2026. godine

Ministar,
Nik Gjelošhaj, s.r.

OBRAZAC 1

ELEKTRONSKA PRIJAVA ZA UPIS / PROMJENU / BRISANJE PODATAKA U REGISTRU ZANATLIJA

(podnosi se preko elektronskog registra www.registarzanatlija.gov.me)

Osnovni identifikacioni podaci

Poslovno ime / Naziv	
Adresa na kojoj se zanat obavlja	
Vrijeme početka obavljanja zanata	
JMB / PIB	
Opština	

Podaci o obavljanju djelatnosti

Adresa (sjedište)	
Zanimanje / djelatnost koja se obavlja / vrsta zanata	
Zanat — dopunska djelatnost	
Broj telefona	
Email	
Web stranica	
Veličina poslovnog prostora (m ²)	
Bankovni račun	

Podaci o registraciji u CRPS

Broj rješenja	
Datum rješenja	
Napomena	

Priloženi dokumenti

Uz prijavu se elektronski prilažu (u skladu sa tipom dokumenta):

- 1) za fizička lica: važeća lična karta;
- 2) za pravna lica: izvod iz CRPS-a, ne stariji od 6 mjeseci;
- 3) dokaz o uplati takse lokalnom sekretarijatu za prijavu zanata;
- 4) drugi dokazi u skladu sa Zakonom i propisima donesenim na osnovu Zakona (npr. dokaz o stručnoj kvalifikaciji za složene zanate).

Podnosilac prijave svojim potpisom, odnosno potvrdom prilikom elektronskog podnošenja, potvrđuje tačnost navedenih podataka i saglasnost sa obradom podataka o ličnosti u svrhu vođenja Registra zanatlija, u skladu sa Zakonom o zanatstvu i propisom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Mjesto i datum: _____

Potpis / elektronska potvrda:

2399.

Na osnovu Amandmana IX stav 1 tačka 6 i člana 121 Ustava Crne Gore („Sl. list CG“, broj 1/07, 38/13), člana 105 st. 3 i 4 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama („Sl. list CG“, br. 11/15, 28/15, 42/18, 60/24, 92/25, 31/26, 114/26), Sudski savjet je na X sjednici, održanoj 16.9.2026. godine, donio

ODLUKU

Srđanu Zekoviću, sudiji Suda za prekršaje u Podgorici, prestaje sudijska funkcija na lični zahtjev.

Образложење

Srđan Zeković, sudija Suda za prekršaje u Podgorici, dopisom od 15.9.2026. godine, podnio je zahtjev za prestanak sudijske funkcije.

Sudski savjet je na X sjednici, održanoj 16.9.2026. godine, shodno ingerencijama iz Amandmana IX stav 1 tačka 6 Ustava Crne Gore i člana 105 st. 3 i 4 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama, konstatovao prestanak funkcije imenovanom na lični zahtjev.

Broj: 01-104/26-6320-1

Podgorica, 16.9.2026. godine

Predsjednik,
Dražen Medojević, s.r.

2400.

Na osnovu čl. 55 st. 1 i 2 i čl. 79 st 1 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama („Službeni list Crne Gore“, br. 11/15, 28/15, 42/19, 60/24, 82/25, 31/26, 114/26), Sudski savjet Crne Gore je na X sjednici održanoj 16. septembra 2026. godine, donio

ODLUKU

I Za sudije osnovnih sudova biraju se:

Suzana Lalović, Jelena Čeranić, Ksenija Vuksanović, Ana Šofranac, Ana Nikčević, Miloš Petrović, Alan Hadžajlić, Ana Krivokapić, Milica Radovanović, Nemanja Pejović, Nikoleta Golubović, i Nikola Rakočević.

II Sudije Suzana Lalović, Jelena Čeranić, Ana Nikčević, Miloš Petrović i Milica Radovanović se raspoređuju u Osnovni sud u Herceg Novom.

Sudije Ksenija Vuksanović i Ana Šofranac se raspoređuju u Osnovni sud u Nikšiću.

Sudije Alan Hadžajlić i Ana Krivokapić se raspoređuju u Osnovni sud u Baru.

Sudije Nemanja Pejović, Nikoleta Golubović i Nikola Rakočević se raspoređuju u Osnovni sud u Kotoru.

III Sudije stupaju na dužnost danom polaganja zakletve.

Образложење

Odlukom broj: 01-1058/25-9 od 29.5.2026. godine, za kandidata za sudije osnovnih sudova centralne i južne regije izabrani su Suzana Lalović, Jelena Čeranić, Ksenija Vuksanović, Ana Šofranac, Ana Nikčević, Miloš Petrović, Alan Hadžajlić, Ana Krivokapić, Milica Radovanović, Nemanja Pejović, Nikoleta Golubović, Nikola Rakočević, Vasilije Krunic, Slađana Buić i Aldina Muzurović, koji su istovremeno upućeni na inicijalnu obuku u Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, u ukupnom trajanju od 12 mjeseci (teorijski dio obuke u trajanju od 3 mjeseca i praktični dio obuke u trajanju od 9 mjeseci).

Nakon završenog teorijskog i praktičnog dijela inicijalne obuke, na osnovu Izvještaja Centra za obuku sudija i mentora o sprovedenoj obuci, i pohađanja skraćenog programa obuke za kandidate Nikoletu Golubović i Miloša Petrovića, Sudski savjet Crne Gore je na XIV sjednici od 28.4.2026. godine, utvrdio ocjene zadovoljava.

Nakon završenog teorijskog i praktičnog dijela inicijalne obuke, na osnovu Izvještaja Centra za obuku sudija i mentora o

sprovedenoj obuci, Sudski savjet Crne Gore je na III sjednici od 28.7.2026. godine, kandidatima Suzani Lalović, Jeleni Čeranić, Kseniji Vuksanović, Ani Šofranac, Ani Nikčević, Alanu Hadžajliću, Ani Krivokapić, Milici Radovanović, Nemanji Pejoviću, Nikoli Rakočeviću, Vasiliju Krunicu, Slađani Buić i Aldini Muzurović, utvrdio ocjene ostvarene na obuci - *zadovoljava*.

Na osnovu člana 55 stav 1 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama, kojim je propisano da kandidata za sudiju koji je dobio ocjenu na inicijalnoj obuci - *zadovoljava*, Sudski savjet bira za sudiju osnovnog suda, Sudski savjet Crne Gore, na X sjednici savjeta održanoj 16.9.2026. godine, donio je odluku o izboru Suzane Lalović, Jelene Čeranić, Ksenije Vuksanović, Ane Šofranac, Ane Nikčević, Miloša Petrovića, Alana Hadžajlića, Ane Krivokapić, Milice Radovanović, Nemanje Pejovića, Nikolete Golubović, i Nikole Rakočevića, za sudije osnovnih sudova, kao u izreci ove odluke.

Stavom 2 istog člana propisano je da pravo na izbor osnovnog suda u koji će biti izabran, kandidat za sudiju ostvaruje prema redosledu na Rang listi, Sudski savjet je prednje navedene, shodno redosledu na rang listi upoznao sa slobodnim sudijskim mjestima u osnovnim sudovima centralne i južne regije i iste pozvao da se pisanim putem izjasne na koje slobodno i raspoloživo sudijsko mjesto žele da budu raspoređeni.

Nakon dostavljenih izjašnjenja, a polazeći od slobodnih sudijskih mjesta u osnovnim sudovima centralne i južne regije, Sudski savjet je na istoj sjednici donio odluku o raspoređivanju Suzane Lalović, Jelene Čeranić, Ane Nikčević, Miloša Petrovića i Milice Radovanović na vršenje sudijske funkcije u Osnovni sud u Herceg Novom; Ksenije Vuksanović i Ane Šofranac u Osnovni sud u Nikšiću, Alana Hadžajlića i Ane Krivokapić u Osnovni sud u Baru, te Nemanje Pejovića, Nikolete Golubović i Nikole Rakočevića u Osnovni sud u Kotoru.

Na osnovu člana 79 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama sudije će stupiti na dužnost danom polaganja zakletve.

Sa izloženog, odlučeno je kao u izreci odluke.

Broj:01-100/26-6394

Podgorica, 16.9.2026. godine

Predsjednik,
Dražen Medojević, s.r.

2401.

Na osnovu čl. 55 st. 1 i 2 i čl. 79 st 1 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama ("Službeni list Crne Gore" br. 11/15, 28/15, 42/19, 60/24, 82/25, 31/26, 114/26), Sudski savjet Crne Gore je na X sjednici održanoj 16. septembra 2026. godine, donio

ODLUKU

I Za sudije osnovnih sudova biraju se:

Bojana Fatić i Marija Popivoda.

II Sudija Bojana Fatić se raspoređuje u Osnovni sud u Bijelom Polju.

Sudija Marija Popivoda se raspoređuje u Osnovni sud u Rožajama.

III Sudije stupaju na dužnost danom polaganja zakletve.

Образложење

Odlukom broj: 01-1686/26-3 od 11.6.2025. godine, za izbor 15 kandidata za sudije osnovnih sudova sjeverne regije izabrane su Bojana Fatić i Marija Popivoda, koje su istovremeno upućene na inicijalnu obuku u Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, u ukupnom trajanju od 12 mjeseci (teorijski dio obuke u trajanju od 3 mjeseca i praktični dio obuke u trajanju od 9 mjeseci).

Nakon završenog teorijskog i praktičnog dijela inicijalne obuke, na osnovu Izvještaja Centra za obuku sudija i mentora o sprovedenoj obuci, Sudski savjet Crne Gore je na III sjednici od 28.7.2026. godine, kandidatkinjama Bojani Fatić i Mariji Popovoda, utvrdio ocjene ostvarene na obuci - *zadovoljava*.

Na osnovu člana 55 stav 1 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama, kojim je propisano da kandidata za sudiju koji je dobio ocjenu na inicijalnoj obuci - zadovoljava, Sudski savjet bira za sudiju osnovnog suda, Sudski savjet Crne Gore, na X sjednici savjeta održanoj 16.9.2026. godine, donio je odluku o izboru Bojane Fatić i Marije Popivoda, za sudije osnovnih sudova, kao u izreci ove odluke.

Stavom 2 istog člana propisano je da pravo na izbor osnovnog suda u koji će biti izabran, kandidat za sudiju ostvaruje prema redosledu na Rang listi, Sudski savjet je prednje navedene, shodno redosledu na rang listi upoznao sa slobodnim sudijskim mjestima u osnovnim sudovima centralne i južne regije i iste pozvao da se pisanim putem izjasne na koje slobodno i raspoloživo sudijsko mjesto žele da budu rasporedene.

Nakon dostavljenih izjašnjenja, a polazeći od slobodnih sudijskih mjesta u osnovnim sudovima sjeverne regije, Sudski savjet je na istoj sjednici donio odluku o raspoređivanju Bojane Fatić, na vršenje sudijske funkcije u Osnovni sud u Bijelom Polju, odnosno Marije Popivoda u Osnovni sud u Rožajama.

Na osnovu člana 79 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama sudije će stupiti na dužnost danom polaganja zakletve.

Sa izloženog, odlučeno je kao u izreci odluke.

Broj: 01-100/26-6395

Podgorica, 16.9.2026. godine

Predsjednik,
Dražen Medojević, s.r.

2402.

Na osnovu člana 12, a u vezi sa članom 14 Zakona o tumačima ("Službeni list CG", broj 52/16 i 141/25), rješavajući po zahtjevu za ponovno postavljenje za tumača za arapski jezik Kamala Mouhsena, ministar pravde donosi

R J E Š E N J E O POSTAVLJENJU TUMAČA

Kamal Mouhsen iz Bara, postavlja se za tumača za arapski jezik, na vrijeme od pet godina.

Broj: 05-109/26-1070/1

Podgorica, 21. septembra 2026. godine

Ministarstvo pravde
Ministar,
mr **Bojan Božović, s.r.**

Na osnovu člana 12, a u vezi sa članom 14 Zakona o tumačima („Službeni list CG”, broj 52/16 i 141/25), rješavajući po zahtjevu za ponovno postavljenje za tumača za njemački jezik Irma Četković, ministar pravde donosi

vu za ponovno postavljenje za tumača za njemački jezik Irma Četković, ministar pravde donosi

R J E Š E N J E O POSTAVLJENJU TUMAČA

Irma Četković iz Ulcinja, postavlja se za tumača za njemački jezik, na vrijeme od pet godina.

Broj: 05-109/26-1073/1

Podgorica, 21. septembra 2026. godine

Ministarstvo pravde
Ministar,
mr **Bojan Božović, s.r.**

Na osnovu člana 12, a u vezi sa članom 14 Zakona o tumačima ("Službeni list CG", broj 52/16 i 141/25), rješavajući po zahtjevu za ponovno postavljenje za tumača za njemački jezik Edina Skenderovića, ministar pravde donosi

R J E Š E N J E O POSTAVLJENJU TUMAČA

Edin Skenderović iz Bara, postavlja se za tumača za njemački jezik, na vrijeme od pet godina.

Broj: 05-109/26-462/1

Podgorica, 21. septembra 2026. godine

Ministarstvo pravde
Ministar,
mr **Bojan Božović, s.r.**

Na osnovu člana 12, a u vezi sa članom 14 Zakona o tumačima ("Službeni list CG", broj 52/16 i 141/25), rješavajući po zahtjevu za ponovno postavljenje za tumača za njemački jezik Maše Knežević, ministar pravde donosi

R J E Š E N J E O POSTAVLJENJU TUMAČA

Maša Knežević iz Nikšića, postavlja se za tumača za njemački jezik, na vrijeme od pet godina.

Broj: 05-109/26-1038/1

Podgorica, 21. septembra 2026. godine

Ministarstvo pravde
Ministar,
mr **Bojan Božović, s.r.**

С А Д Р Ж А Ј

Рег. број

Страна

ВЛАДА ЦРНЕ ГОРЕ

2391. Одлука о измјенама и допуни Одлуке о увођењу међународних рестриктивних мјера утврђених одлукама Савјета Европске уније и регулативама Европске уније против одређених лица, субјеката и тијела с обзиром на ситуацију у Исламској Републици Иран.....	1
2392. Одлука о измјенама и допуни Одлуке о увођењу међународних рестриктивних мјера утврђених одлукама Савјета Европске уније и регулативама Европске уније с обзиром на ситуацију у Руској Федерацији	1
2393. Одлука о измјенама и допуни Одлуке о увођењу међународних рестриктивних мјера утврђених одлукама Савјета Европске уније и регулативама Европске уније с обзиром на дестабилизујуће активности Руске Федерације.....	2
2394. Одлука о измјенама и допуни Одлуке о увођењу међународних рестриктивних мјера утврђених одлукама Савјета Европске уније и регулативама Европске уније с обзиром на активности које подривају стабилност и политичку транзицију Републике Судан.....	2
2395. Одлука о увођењу међународних рестриктивних мјера утврђених одлукама Савјета Европске уније и регулативама Европске уније с обзиром на стање у Републици Либан.....	3
2396. Одлука о измјенама и допуни Одлуке о увођењу међународних рестриктивних мјера утврђених одлукама Савјета Европске уније и регулативама Европске уније због тешких кршења и повреда људских права.....	4

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

2397. Правилник о садржају и обрасцу службене легитимације и изгледу службене значке службеника за послове обезбјеђења притворених лица и затвореника	4
---	---

МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА

2398. Правилник о ближем начину вођења и садржају Регистра занатлија и обрасцу пријаве	10
--	----

СУДСКИ САВЈЕТ

2399. Одлука, број: 01-104/26-6320-1	14
2400. Одлука, број: 01-100/26-6394.....	14
2401. Одлука, број: 01-100/26-6395.....	14

АКТИ О ПОСТАВЉЕЊУ

2402. Рјешења о постављењу тумача.....	15
--	----